

SLUŽBENI GLASNIK

BOSNE I HERCEGOVINE

Godina II - Broj 12

Četvrtak, 9. jula 1998. godine
SARAJEVO

Bosanski jezik

61

ZAKON O PEČATU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje oblik i izgled pečata institucija Bosne i Hercegovine, kao i njegova upotreba od strane institucija Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Pečat institucija Bosne i Hercegovine potvrđuje autentičnost slu benih dokumenata institucija Bosne i Hercegovine i koristi se u skladu s odredbama ovog zakona.

Član 3.

Pečat ima oblik kruga i sadr i tekst: Bosna i Hercegovina i naziv institucije napisan latiničnim pismom ijekavskog izgovora i ćirilničnim pismom ekavskog izgovora, s tim da su oba naziva u obliku koncentričnih krugova koji neposredno okružuju grb Bosne i Hercegovine, koji se nalazi u sredini pečata.

Pečat se proizvodi u dvije veličine prečnika 50 odnosno 30 milimetara.

Organi i organizacione jedinice institucija iz člana 7. ovog zakona mogu imati i pečat prečnika 20 mm radi potvrđivanja finansijskih i drugih dokumenata gdje upotreba većeg pečata nije pogodna.

Izgled i grafičko rješenje pečata institucija Bosne i Hercegovine dati su u Aneksu, koji čini sastavni dio ovog zakona.

Član 4.

Pečat institucija Bosne i Hercegovine ne može se koristiti kao zaštitni ili uslužni znak, uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.

Član 5.

Pečat institucija Bosne i Hercegovine ne može se upotrebljavati ukoliko je oštećen ili svojim izgledom nepodoban za upotrebu i kao takav će se povući iz upotrebe.

Član 6.

Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine odgovorno je za regulisanje proizvodnje, čuvanje i uništenja pečata kao i za vođenje evidencije o pečatu institucija Bosne i Hercegovine.

Podzakonski akt kojim će se regulisati pitanja iz prethodnog stava Ministarstvo za civilna pitanja i komunikacije će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nadzor nad radom ovlaštene pečatoreznice u pogledu izrade pečata, vrši Ministarstvo za civilna pitanja i komunikacije.

Član 7.

Pečat institucija Bosne i Hercegovine koristi se u službenoj prepisci članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara i ministarstava, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon formiranja iste, ministara pojedinačno, zamjenika ministara i svih ostalih službenih lica institucija koje su pod upravom institucija Bosne i Hercegovine, odnosno koje podnose izvještaj institucijama Bosne i Hercegovine.

Ni jedan drugi pečat neće biti korišten zajedno sa ovim pečatom institucija Bosne i Hercegovine.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu sedam dana nakon njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 11/98
3. jula 1998. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Petar Majić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Halid Genjac, s. r.

Primjerak Pečata Bosne i Hercegovine



62

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma odr anoj 2. jula 1998. godine i na sjednici Doma naroda odr anoj 3. jula 1998. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O ZAJMU, PROJEKAT HITNE REKONSTRUKCIJE TELEKOMUNIKACIJA, IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ

I

Daje se saglasnost na Ugovor o zajmu (Projekat hitne rekonstrukcije telekomunikacije) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, zaključen 3. jula 1998. godine.

II

Ovu odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH".

PS BiH broj 12/98
3. jula 1998. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Petar Majić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac, s. r.
--	---

63

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma odr anoj 2. jula 1998. godine i na sjednici Doma naroda odr anoj 3. jula 1998. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O RAZVOJNOM KREDITU (DRUGI PROJEKT ZA OBNOVU ENERGETSKOG SEKTORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ

I

Daje se saglasnost na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Drugi projekt za obnovu energetskega sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

II

Ovu odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH".

PS BiH broj 13/98
3. jula 1998. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Petar Majić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac, s. r.
--	---

64

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma odr anoj 2. jula 1998. godine i na sjednici Doma naroda odr anoj 3. jula 1998. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O KREDITU ZA RAZVOJ PRIVREMENOG FONDA (PROJEKT ŠUMARSTVA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ

I

Daje se saglasnost na ratifikaciju Sporazuma o kreditu za razvoj privremenog fonda (Projekat šumarstva) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

II

Ovu odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH".

PS BiH broj 14/98
3. jula 1998. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Petar Majić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac, s. r.
--	---

65

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma odr anoj 2. jula 1998. godine i na sjednici Doma naroda odr anoj 3. jula 1998. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O KREDITU ZA RAZVOJ (HITNI PROJEKT PILOT KREDITA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ

I

Daje se saglasnost na ratifikaciju Sporazuma o kreditu za razvoj (Hitni projekat pilot kredita) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

II

Ovu odluku objaviti u "Slu benom glasniku BiH".

PS BiH broj 15/98
3. jula 1998. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Petar Majić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac, s. r.
--	---

66

Na osnovu člana IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma odr anoj 2. jula 1998. godine i na sjednici Doma naroda odr anoj 3. jula 1998. godine, donijela je

70

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 1/97 i 8/98), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

**O UVJETIMA I POSTUPKU VRAĆANJA CARINE
ZA UVEZENE SIROVINE I REPRODUKCIONI
UPOTREBLJENE U PROIZVODNJI ROBE KOJA
JE IZVEZENA**

I

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i postupak vraćanja carine po odredbi člana 57. stava 1. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) za uvezene sirovine i reprodukcioni materijal upotrebljene u proizvodnji robe koja je izvezena u inozemstvo (u daljem tekstu: roba) u roku od godine dana od dana uvoznog carinjenja.

II

Za robu vraćenu u inozemstvo, carinarnica će, na zahtjev podnosioca carinske dokumentacije, vratiti razliku između iznosa plaćene carine i iznosa carine obračunate na razliku vrijednosti robe na dan izvoza u inozemstvo.

III

Vraćanje carine za uvezene sirovine i reprodukcioni materijal upotrebljene u proizvodnji robe za izvoz vrši se pod sljedećim uvjetima:

- 1) da je roba upotrebljena u proizvodnji robe koja je izvezena;
- 2) da nije korišćeno pravo na povraćaj carine i drugih uvoznih da bina po drugim odredbama kojima je regulirano spoljnotrgovinsko poslovanje.

IV

Sirovinama i reprodukcioni materijalom, u smislu ove odluke, smatraju se sirovine, materijal, poluproizvodi, dijelovi i pomoćni materijal koji se preradom, doradom, ugrađivanjem, nanošenjem ili na drugi način troše u procesu proizvodnje i ulaze u supstancu izvoznog proizvoda ili se troše u procesu proizvodnje pri izradi izvoznog proizvoda, a ne ulaze u njegovu supstancu (materijal za rastvaranje, nagrizanje, odmašćivanje, hlađenje i sl.), ambalaža i drugi materijal za pakiranje.

V

Zahtjev za vraćanje carine po odredbama ove odluke podnosi se carinarnici koja je ocarinila uvezenu robu, s tim što se zahtjev može podnijeti i carinarnici koja je izvršila izvozno carinjenje robe, i to u roku od šest mjeseci od dana vraćanja robe u inozemstvo, odnosno od dana izvršenog izvoza.

VI

Uz zahtjev za vraćanje carine za uvezene sirovine i reprodukcioni materijal, preduzeće i drugo pravno lice koje je izvezlo robu iz tačke III ove odluke podnosi:

- 1) izvoznu carinsku dokumentaciju na osnovu koje je izvršen izvoz i na kojoj je carinarnica potvrdila da je roba prešla carinsku liniju;
- 2) uvezenu carinsku dokumentaciju na osnovu koje je izvršen uvoz sirovina i reprodukcioni materijala za proizvodnju te robe;
- 3) normativ utroška uvezenih sirovina i reprodukcioni materijala po jedinici gotovog proizvoda koji je izvezen, i to u dva primjerka, koje carinarnica ovjerava, jedan primjerak zadržava, a drugi vraća podnosiocu prilikom dostavljanja rješenja o vraćanju carine;

- 4) pismenu izjavu da su uvezene sirovine i reprodukcioni materijal upotrebljeni u proizvodnji izvezena robe prema podnijetom normativu.

VII

Na osnovu uredno podnijetog zahtjeva i dokumentacije iz tačke VI ove odluke, carinarnica obračunava iznos carine koji se vraća.

Obračun iz stava 1. ove tačke vrši se tako što se prethodno utvrdi carinska osnovica za uvezene sirovine i reprodukcioni materijal koji su upotrebljeni u proizvodnji izvezena robe, primjenom važećeg kursa na dan uvoznog carinjenja (a prema Odluci Centralne banke BiH) i to na vrijednosti uvezene robe izražene u stranoj valuti.

Na carinsku osnovicu iz stava 2. ove tačke primjenjuju se stope carine za uvezene sirovine i reprodukcioni materijal prema propisima koji su važeći na dan uvoznog carinjenja.

VIII

Iznos carine iz tačke VII ove odluke izračunava se po sljedećoj formuli:

$$CO(n) = CO(s) \times Q$$

$$CO(n) = \text{nova carinska osnovica}$$

$$CO(s) = \text{stara carinska osnovica}$$

$$Q = \text{koeficijent učešća robe koja je upotrebljena u proizvodnji izvezena robe u odnosu na ukupnu količinu uvezene robe.}$$

$$Q = \frac{IQ}{UQ}$$

$$IQ = \text{izvozna količina}$$

$$UQ = \text{uvozna količina}$$

$$PC = \frac{CO(n) \times sc}{100}$$

$$PC = \text{povraćaj carine}$$

$$sc = \text{stopa carine}$$

IX

Na osnovu zahtjeva iz tačke V ove odluke carinarnica donosi rješenje o vraćanju carina.

Entiteti isplaćuju iznos carine po rješenjima iz tačke IX ove odluke sa posebnog računa budžeta entiteta.

X

Po donošenju rješenja o vraćanju carine po odredbi člana 57. stav 1. Zakona, carinarnica na carinsku dokumentaciju stavlja zabilješke i to:

- 1) na izvoznu carinsku dokumentaciju:

"Po ovoj JCI (ICD), za red. br. naimenovanja _____ izvršeno je vraćanje carine po članu 57. stav 1. Zakona o carinskoj politici BiH, za uvozni JCI (UCD) br. _____ od _____ CI".

- 2) na uvoznu carinsku dokumentaciju:

"Po rješenju carinarnice br. _____ od _____ po ovoj JCI (UCD) red. br. naimenovanja _____ za količinu od _____ izvršeno je vraćanje carine po članu 57. stav 1. Zakona o carinskoj politici BiH u iznosu od _____ KM, za izvoz izvršen po izvoznog JCI(ICD) br. _____ od _____ CI _____".

XI

Entiteti vode posebnu evidenciju o izvršenom vraćanju carine po odredbi člana 57. stav 1. Zakona.

SADRŽAJ

61	Zakon o pečatu institucija Bosne i Hercegovine	459	prilagodavanje javnih finansija između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj	460	
62	Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o zajmu, Projekat hitne rekonstrukcije telekomunikacija, između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj	460	67	Odluka o imenovanju sekretara Administrativne slu be Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	461
63	Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Drugi projekt za obnovu energetskog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj	460	68	Odluka o imenovanju sekretara Pravne slu be Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	461
64	Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o kreditu za razvoj privremenog fonda (Projekt šumarstva) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj	460	69	Odluka o imenovanju sekretara Materijalno-finansijske slu be Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	461
65	Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o kreditu za razvoj (Hitni projekat pilot kredita) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj	460	70	Odluka o uvjetima i postupku vraćanja carine za uvezene sirovine i repromaterijal upotrebljene u proizvodnji robe koja je izvezena	462
66	Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Kredit za strukturalno	460	71	Uputstvo o načinu ostvarivanja prava na uvoz robe po članku 57a. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine	463
				Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine	464

Izdavač: Ovlašćena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo - Za izdavača: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Avdo Čampara - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo - Direktor: Mehmedalija Huremović - Telefoni - direktor: 663-470, fax 663-470 - Redakcija i Pretplata: 663-471 - Računovodstvo: 651-257 - Poslovnica, Malta 21 - Akontacija pretplate se utvrđuje kvartalno, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: 10100-603-1396 za dinarsko poslovanje i računa: 10100-603-2001396 za devizno poslovanje - Štampa: "OKO" dd sa p. o. Sarajevo - Za štampariju Rasim Rapa - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasnika. Akontacija za II polugodište 1998. uključujući i pretplatu za "Službene novine Federacije BiH": KM 90.- "Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Prema mišljenju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, službeno glasilo smatra se proizvodom iz člana 19. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, za koje se ne plaća porez na promet proizvoda, a po mišljenju Ministarstva finansija, prodaja službenog glasila ne spada u prodaju proizvoda koji služe krajnjoj ličnoj potrošnji, te ne podliježe plaćanju poreza trgovine na malo.